WICIPEDIA

Casiwbeg

Iaith a siaredir yng Ngwlad Pwyl yw **Casiwbeg** (*kaszëbsczi jãzëk*, *pòmòrsczi jãzëk*, *kaszëbskò-słowińskô mòwa*). Mae'n perthyn i'r ieithoedd Lechtaidd, is-grŵp o'r ieithoedd Slafonaidd. Yng nghyfrifiad Gwlad Pwyl yn 2011, datganodd 106,000 o bobl eu bod yn siarad yr iaith gartref yn bennaf[1] . Mae pawb sy'n siarad Casiwbeg yn siarad Pwyleg hefyd. Mae nifer o ysgol yn dysgu drwy gyfrwng yr iaith ac mae'n iaith swyddogol at ddibenion gweinyddu lleol yn Gmina Sierakowice, Gmina Linia a Gmina Parchowo yn Nhalaith Pomerania.

Cyfeirnodau

1. Ł.G. (2012-07-26). "GUS podaje: ponad 100 tys. osób mówi po kaszubsku" (http://www.kaszubi.pl/aktualnosci/aktualnosc/id/169). Kaszubi.pl. Cyrchwyd 2012-08-01.

*Eginyn erthygl sydd uchod am **iaith**. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Casiwbeg&action=edit).*

🟥 *Eginyn erthygl sydd uchod am **Wlad Pwyl**. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Casiwbeg&action=edit).*

Wedi dod o "https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Casiwbeg&oldid=7884147"

Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 5 Ebrill 2019, am 05:01.

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach.